



Al vòstre servici (!)

Mesadièr N°17
Junh de 2017
Jun 2017

Share Tweet +1

Edito

Édito

Total Festum, en barca !

Lo CIRDÒC, qu'acompanha fòrça eveniments per tota la Region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa, vos ven tanben al davant amb "La Passejada" mercès a un partenariat dels bèls amb la federacion regionala dels Fogals rursals. La Passejada, qu'es aquí ? Es una mediathèque occitana itineranta, un luòc de descobèrta e de rencontres culturals. Aital la retrobaretz lo long del Canal del Miègjorn, sus la gabarra Le Tourmente, a partir del 5 de junh.

Total Festum, on vous embarque !

Accompagnant de nombreux événements Total Festum à travers toute la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le CIRDÒC vient également à votre rencontre avec "La Passejada" grâce à un beau partenariat avec la fédération régionale des Foyers ruraux. La Passejada, qu'es aquí ? C'est une médiathèque occitane itinérante, lieu de découverte et de rencontres culturelles. Retrouvez-la notamment le long du Canal du Midi, sur la péniche Le Tourmente, à partir du 5 juin.

[Ne saber +](#)

[En savoir +](#)

Descobrir

Découvrir

« *Lo grand Jòc* » per *Total Festum*

« *Lo grand Jòc* » pour *Total Festum*

Parlám totes occitan, de còps sens o saber ! Retrobatz lo Grand Jòc dins mantun eveniment Total Festum, per tota la region Occitània / Pirenèus- Mediterranèa, e testatz vòstras coneihsenças en occitan.

Nous parlons tous occitan sans parfois le savoir ! Retrouvez le Grand Jòc sur de nombreux événements Total Festum dans toute la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et testez vos connaissances en occitan.



[Ne saber +](#)

[En savoir +](#)

Al vòstre servici

À votre service

Tot Total Festum 2017 sus la FaBrica

Tout Total Festum 2017 sur la FaBrica

Total Festum, es un centenat d'eveniments dins la Region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa. Concèrts, balèts, espectacles, mòstras, conferéncias, gastronomia, tahièrs... Tota la riquesa de las culturas occitanas e catalanas en partatge de retrobar sus l'Agenda de La FaBrica.

Total Festum, c'est plus d'une centaine d'événements dans toute la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Concerts, baléts, spectacles, expos, conférences, gastronomie, ateliers... Toute la richesse des cultures occitanes et catalanes en partage à retrouver sur l'Agenda de La FaBrica.



[Ne saber +](#)

[En savoir +](#)

Gastronomia

Gastronomie

Festum culinari : fèsta de las cosinas occitana e catalana

Festum culinari : fête des cuisines occitane et catalane

Lo 23/06 a La cuisine, centre d'art e de design, las lengas se desligan a l'entorn de las culturas culinàrias occitana e catalana. Tahièr de cosina, taula redonda , degustacion... Una serada rica de sabors amb, coma conclusion musicala, lo *Bo Vélo de Babel* d'André Minvielle.

Le 23/06 à La cuisine, centre d'art et de design, les langues se délient autour des cultures culinaires occitane et catalane. Atelier de cuisine, table-ronde, dégustation... Une soirée riche en saveurs avec, pour conclusion musicale, le *Bo vélo de Babel* d'André Minvielle.



[Ne saber +](#)

[En savoir +](#)

Ensenhament

Enseignement

Total Festum : setmana de l'innovacion pedagogica al CIRDÒC

Total Festum : semaine de l'innovation pédagogique au CIRDÒC

Los 14, 15 e 17 de junh, lo CIRDÒC, APRENE e la FELCO balhan rendètz-vos als professionals de l'ensenhament a l'entorn de dos grands tèmas : "Ensenhaire, reviraire ?" e "Teatre e ensenhament". En clavadura, de mancar pas a 16h lo rencontre-espectacle amb Gargamèla Théâtre, dobèrt a totes !

Les 14, 15 et 17 juin, le CIRDÒC, APRENE et la FELCO donnent rendez-vous aux professionnels de l'enseignement autour de deux grands thèmes : "Enseignant, traducteur ?" et "Théâtre et enseignement". En clôture, ne manquez pas à 16h la rencontre-spectacle avec Gargamèla Théâtre, ouverte à tous !



[Ensenhaire, reviraire 2](#)

[Ensenhament e teatre](#)

[Enseignant, traducteur ?](#)

[Enseignement et théâtre](#)

Mèdias

Médias

Lo 16/06 a 18:30 - Rencontre amb los que fan l'actu en occitan

Le 16/06 à 18:30 - Rencontre avec ceux qui font l'actu en occitan

Lo pluralisme dels mèdias constituís mai que jamai un enjòc per la democracia e l'exercici de la libertat d'expression. A l'escasença dels 5 ans del Jornalet, lo CIRDÒC vos conviuda lo 16 de junh a un escambi amb d'actors dels mèdias occitans sus lor ròtle dins la societat d'uèi. Una serada de fèsta que se conclurà en musica.

Le pluralisme des médias constitue plus que jamais un enjeu pour la démocratie et l'exercice de la liberté d'expression. À l'occasion des 5 ans du Jornalet, le CIRDÒC vous convie le 16 juin à un échange avec des acteurs des médias occitans sur le rôle qui est le leur dans la société du XXIe siècle. Une soirée de fête qui s'achèvera en musique.



[Ne saber +](#)

[En savoir +](#)

Recèrca


Recherche

La jove recèrca per de projectes de valorizacion de la cultura occitana

La jeune recherche pour des projets de valorisation de la culture occitane

Los memòris de màster « Mestièrs de la cultura e del patrimòni en País d'Òc » de l'Universitat Tolosa Jean-Jaurès (promocion 2015-2016) rejonhon Occitanica Campus.

Les mémoires de master « Métiers de la culture et du patrimoine en Pays d'Oc » de l'Université de Toulouse Jean-Jaurès (promotion 2015-2016) rejoignent Occitanica Campus.



[Consultar los memòris sus Occitanica](#)

[Consulter les mémoires sur Occitanica](#)

Cultura Viva


Culture Vive

Recampament europèu de gigants e totèm a Pesenàs !

Rassemblement européen de géants et totems à Pézenas !

La Ronda europèa de gigants e totèm que se debararà a Pesenàs los 1er e 2 de julhet veirà nàisser la federacion de totèm occitans e catalans (TOTEMIC) ! Rendètz-vos al CIRDÒC, partenari de l'eveniment, lo 30 de junh a 18h30 amb de nombroses convidats e la Fanfara dels Golamàs !

La Ronde européenne des géants et totems qui se déroulera à Pézenas les 1er et 2 juillet verra naître la fédération des totems occitans et catalans (TOTEMIC) ! Rendez-vous au CIRDÒC, partenaire de l'événement, le 30 juin à 18h30 avec de nombreux invités et la Fanfare des Goulamas !



[Ne saber +](#)

[En savoir +](#)

Nous contacter

Lo CIRDÒC

1 bis boulevard Du Guesclin - BP180

34503 Béziers Cedex

Tél.: 04 67 11 85 10

Fax : 04 67 62 23 01

Sur la toile

www.locirdoc.fr

occitanica.eu

Share Tweet +1

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant. Si vous souhaitez les modifier, il vous suffit de nous faire parvenir par e-mail vos nom, prénom et adresse e-mail utilisée lors de l'envoi.